𑖀𑖀 |རྒྱུན་མཚོག་དུས་མཚོད་དགྱེ་ཕྲ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུས་ཕྱོགས་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཞུ་གསོལ།། ཉེ་ལམ་ནུ་པོ་རྒྱུན་མཚོག་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོ་འཕོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ལས་ངན་བག་ཚགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག་ནས་ས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་སྣར་ཡང་འཕོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་དེ་སྲིད་དུ་རང་རིའི་རྟེ་བཙུན་གོང་མའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྲོལ་གསུམ་བཀྲིད་པའི་མཐུ་ལྟན་སོགས་གང་འདུལ་སྨྲལ་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་སྲོལ་བའི་ཆེད་དམ། ཡང་ན་དེ་རང་ལ་ཚོས་འབྲེལ་ཐོབ་པའི་སློབ་བུ་རྣམས་ནས་བློ་མ་འདས་པའི་དུས་མཚོད་བསྟུང་ཕྱིར་གསང་ཆེན་ཉིང་ཐབ་པའི་ཆེ་བློ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རམ། ཡང་ན་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཕོར་གང་རུང་ཞིག་ཞུས་ནས་དེའི་གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་མཚོད་ན་ཚོགས་གཉིས་ཆུང་དུ་རྫོགས་པར་ཡང་དག་པའི་ལུང་དང། དངོས་སྟོབས་ཀྱིས་རིགས་པར་གྲུབ་པ་བཅས་སྐབས་སུ་བབ་ཅིང་འོས་སུ་གྱུར་པ་ནི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་ཙ་བཀའ་ཆ་མ་ཐུན་གསུམ་ལས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་ལུགས། བོད་ཡུལ་དུ་གུ་གེ་པོ་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ལ་ཡོ་ག་སྦྱད་ལུགས་དང། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་ཆུས་བླ་ལས་ཀུན་སྙིང་གི་ལུགས་བསྐྱར་ནས་གསན་དེ་ལོ་ཆེན་ཉིད་སྐུ་ན་བཞེས་ཤིང་བོན་པོ་འདུལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྦྱོས་པ་མེད་པས། ཀུན་རིག་སོགས་ཡོ་གའི་ཚོ་གཉིས་ལའང་ཆོག་ཚོགས་ཆ་བ་དང། གཙང་ངན་བྱང་ངན་སོགས་ཀྱི་སྦྱོས་པ་བསྐྱུང་ནས་དམར་བ་ཏུས་སྙིང་པོ་ལྟ་བུར་མཛད་ཅིང་ས་ཆ་སྟོད་དུ་དར་བ་ལ་ཡོ་ག་སྟོད་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་ལས་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྟེས་སུ་འབྲང་ནས་རྟེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས་གཞན་ཕན་རྣམ་གཉིས་མཛད་ཅིང། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་ངོར་ཆེན་ཡབ་སྲས། ས་ལོ་ཆེན་པོ་རྟེས་འབྲངས་དང་བཅས་པས་མཛད་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་གསལ་བྱེད་འཇམ་མགོན་ཞ་མེས་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཀུན་རིག་སྣྲོན་དཀྱིལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ལྟོན་ཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ལྟུན་གྱུབ་སོར་བཞག་མཚོད་བཤམ་སྟོས་བཅས་དང་དམ་རྒྱ། ལས་རྒྱ་གཙང་ངན་བྱང་ངན་སོགས་ཕྱག་ལེན་རྣམ་དག་མཛེས་རྒྱན་དུ་བཀོད་ནས་ཐུགས་དམ་ཉམས་སུ་

བསྟར་རྒྱུའི་རིམ་པར། མཚོད་བཤམས་རྒྱས་པ་ནི། ངོར་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
མཐར་ཚུ་གཉིས་སྟོན་འགྲོའི་ཉེར་མཚོད་མཚ�་འཇིན་བཅས་དང། དེའི་ཕྱིར་སྐོས་མཚོད་སྟོས། མེ་གཞན་
ཕྱོགས་རེར་བཅོ་ལྔ་རེ་སྟེ་དྲུག་ཏུ་བཤམས་པ་ནི། རྩ་ལྔ་སོ་བདུན་ལ་རེ་རེ། བྱང་སེམས་ཉན་རང་དང། ཕྱིའི
སྐོ་སྣང་བ། ཁོར་ཡུག་པ་རྣམས་ལ་རེ་རེ། གཙོ་བོའི་ཞལ་བཞི་ལ་རེ་རེ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང། མཚོད་བྱམ
བརྒྱད་དམ་བཅུ་དྲུག་དགོས་པ་ནི་དངོས་གསལ་དང། ཞར་ལས་འོངས་པ་མཚོད་པ་ཉེར་ལྔའང་སྔགས་རྒྱ
ཏིང་འཇིན་གསུམ་གྱིས་འབུལ་བ་ནི་བསྟན་པའི་ལུགས་དང། རྒྱས་པ་ནི་སྔགས་རྒྱ་ཏིང་འཇིན་གསུམ་གྱིས
བསྟོ་དགོས་པ་ལས། འདི་ལོ་གཏུགས་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་ཙམ་ལས་མ་འགྲིག་ཀྱང་སྣར་ཉེར་ལྔ་སྣ་བདུན། སྣ
ལྔ་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་གསར་བཞེངས་ཐུབ་ཚེ་མཚོད་རྫས་སུ་འབུལ་རྒྱས་དང། ཚོ་གཤེ་རིམ་པའང་རྒྱས་པ
ལྟར་ན་ས་ཚོགས་དངོས་སྣ་བཅས་རྫུལ་ཚོན་བླུགས་ལ། བདག་བསྐྱེད་བསྟེན་རྒྱས་མཚོད་འཕྲེང་དང། བདག
འཇུག་གི་སྐད་ཚོགས་བཅད་སྟོར་བ་སོགས་ཡིན་མོད་ཀྱང། ས་ལོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ལ་མ་དར་བས
རེ་ཞིག་བཏང་སྟོམས་སུ་བཞག་ནས་ད་ལྟའི་ཚེ་འཕྲལ་ཟླ་བའི་ཀུན་རིག་སྦྱོང་མཚོད་སོར་བཞག་མཛད་རྒྱ
དང། ཀུ་བོ་དེ་དག་འདུན་རྣམས་ཀྱི་དབུ་ཟླར་སོང་ནས་གསོལ་འདེབས་མཛད་པ་ཤར་ཚེ་བསྟོད་རིང་རྗོགས
ནས་ཆ་གསུམ་གྱི་འགོར་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་སོགས་ཕྱོགས་ཀ་གཅིག འགྲོ་ལ་རྟེས་བརྩེའི་ཕྱོགས་དང་པོ་བརྒྱ་ཚར
ཡོངས་རྫོགས་གཙང་མ། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་སོགས། དགོན་མཚོག་གསུམ་དངོས་ནས། སྣང་བ་སྟལ་དུ་གསོལ
གྱི་བར་བན་ཚང་པའི་རྒྱུན་གྱི་ཟླ་མཚོད་བཞེན། བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སོགས། གང་ས་ཅན་གོང་ཀྱི་སོགས
འགྲོ་བའི་ཟླ་མ་སོགས་དང། ཚོ་གཏེས་མར་གཞན་གོང་བཞིན་ལ། བརྒྱ་ཚར་གྱི་རྟེས་སུ་གཏུང་ཤུགས་མོས
ཀུས་ཀྱི་རང་སྒྲ་གདངས་མ་བཅས་མཛད་ན་ཇི་ལྟར་དང། གཞན་དངོས་གཞི་གོང་བཀོད་བཞིན་འགྲུར་ཆེ
སྟེན་གྱི། འདས་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བསགས་སྡུངས་མཚོག་ཏུ་འགྲུར་བ་ཞིག་འདི་ལོ་ནས་བཟུང་འཛུགས་བཀོད
བཀྲིད་རྒྱ་ལ་ཆུ་སྟོད་ཆེས་བྱུག་འདི་ཀུ་བོ་དེ་ཉིད་གཤིན་པོ་ཕལ་པ་ལྟར་ན་བར་དོ་འགོ་ཟླུག་གི་དུས་དང།
ཐུགས་དམ་པ་ལྟར་ན་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ལངས་པའི་དུས་ཡིན་པས། འདི་ཉིད་འདས་པོ་དེ་ཉིད་རང

གི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་མཚོད་སྤྲེན་རྒྱ་མཚོར་སྤྱལ་ནས། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སྒྲུབས་གནས་ཐམས་ཅད་མཚོད་པར་མཚོན་པའམ། ཡང་ན་དེ་རང་གི་སྨོན་བུ་འབྲེལ་ཐོགས་དང་བཅས་པའི་དགེ་ཚོགས་མཚོད་སྤྲེན་རྒྱ་མཚོ། ཇི་བའི་བློ་མ་རྣམ་སྣང་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། དེའི་སྤྱལ་བ་ཡང་སྤྱལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་སྨོན་མར་བཅས་པའི་སྤྱན་ལམ་དུ་བསྟར་བ་མཚོན་བྱེད་སྤྲོན་བྱོན་གོང་མའི་ཕྱག་སྲོལ་ས་སྐོར་མཚོད་ལྷེང་ཅན་མཛད་རྒྱ་དང། བདག་ཉིད་ཚོང་དཔོན་གྱིས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་གསུང་བསྟོའི་རྒྱས་འདེབས་བཅས་མདོར་ན་འདི་བསྐོར་ཚད་མ་སྟེ་བསྟན་པ་གདུང་རྒྱུད་དང་བཅས་པའི་མིག་རྒྱན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་འདུས་ཚོགས་སུ་ཚུགས་ཉིན་ཞུ་འདུན་ཆེ་ཡང། འཕལ་ཡུན་གྱི་རྣམ་གཡེང་དུ་མས་དེ་ཉིན་སྟབས་མ་འགྲིག་རུང། དོན་གྱི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་མཚོད་ཀྱི་སྐབས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཚེ་སྤ་ཏྲིང་ལ་དབྱེར་མ་མཆིས་པས་དེ་བཞིན་ཚངས་མས་དགོངས་འཇུག་ཞུ།། །།ཞིས་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ངག་དགའ་ཀུན་དགའ་བློ་ཕོས་ཀྱིས་གཞི་ཐོག་བློ་བཟང་ནས་ས་སྟག་ཚུ་སྟོང་ཟླ་བར་བྲིས།། །།ས་ཏ་མཎ་ལཾ།། ||